





Ka nako yeo letšatši la diphadišano tša mmino le
šaletšwego ke matšatšinyana feela, Lwazi o tšhoga
gore a ka se be le seo a ka se aparago.

Ka thušo e nnyane go tšwa go makgoloagwe le
moya wa rakgoloagwe, a ka no hwetša tšohle tšeo
pelo ya gagwe e di kganyogago.

Sutukheisi



Sepedi
ISBN 978-1-928441-19-9



Room to Read®

One day. One book.

onedayonebook.org

Mbongeni Nzimande Makaepuya Christinah Mapatha
Elizabeth Pulles Leona Ingram

